

F. Mistral, Armana Prouvençau de 1871  
(tèste escri dóu tèms de la guerro de 1870)

Avugla pèr nosto glòri, divisa, desmemouria pèr nòsti  
discu**ssi**oun, di**ss**ensioun, revoulucioun, mes au nis  
de la ser**p** pèr li mal-adoubat e pèr lou mau-gouvèr de  
gouvernaire indigne (*endigne*), apliquen-nous, tóuti,  
dóu foun**s** dóu cor, à practica la liberta, que, dins noste  
malur, au-mens (*au mens*) nous r**è**sto. Manden au  
diable aquelo centralisacioun, mecanico d'esclavage  
que li despoto**o** fabriqu**è**ron, e qu'a lan**ç**a la Franço,  
nuso e cruso, dins uno guerro moustrouso. Au-liò  
(*au liò*) de replana de-longo e d'unifourmisa coume  
uno taulo de faiòu, au-liò (*au liò*) d'encaserna e cresta  
la nacioun, rejuvenissen-la dins lis independ**è**nci  
prouvencialo e dins la drudiero dóu terradou.

Aveuglés par notre gloire, divisés, ayant perdu la mémoire par nos discussions, dissensions, révolutions, mis en mauvaise posture par les malversations et la mauvaise administration de gouvernants indignes, appliquons-nous, tous, du fond du cœur, à pratiquer la liberté, qui, dans notre malheur, au moins nous reste. Envoyons au diable cette centralisation, mécanique d'esclavage que les despotes fabriquèrent, et qui a lancé la France, nue et crue, dans une guerre monstrueuse. Au lieu de niveler continuellement et d'uniformiser comme un carré de haricots, au lieu d'encaserner et de châtrer la nation, rajeunissons-la dans les indépendances provinciales et dans la richesse du terroir.

*On nous annonce un bel après-midi et de beaux exploits*  
***Nous anóuncion (anounçon) un bèl après-miejour***  
***(après-dina ; un bèu tantost) e de bèus esplé.***

Cette leçon, je veux que vous l'appreniez

***Aquesto (aqueilo) leiçoun, vole que l'aprengués.***